

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Broj: _____

Bihać, _____

Na osnovu člana 140. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Bihaća broj 3/16, 4/20), Gradonačelnik, u svojstvu predlagača odluka i drugih akata

O d r e đ u j e

I z v j e s t i o c a Daria Jurića, na sjednici Gradskog vijeća i radnim tijelima po prijedlogu tačke dnevnog reda:

Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

GRADONAČELNIK
Šuhret Fazlić

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK**

Broj: _____
Bihać, _____

GRADSKO VIJEĆE

PREDMET: Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać

Na osnovu člana 52. tačka b) Statuta Grada Bihaća (Službeni glasnik Grada Bihaća br. 13/15, 13/18) i člana 140. tačka d) Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Bihaća br. 3/16, 4/20) u prilogu vam dostavljam Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać na razmatranje radi donošenja uz sljedeće obrazloženje:

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE RJEŠENJA

Pravni osnov za donošenje Rješenja o razrješenju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać sadržan je u članu 35. stav (1) tačka bb) Statuta Grada Bihaća kojim je propisano da Gradsko vijeće imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja u skladu sa zakonom. Također, članom 25. i 26. Statuta Javnog preduzeća “Radio-televizija Bihać” d.o.o. Bihać je, pored ostalog, propisano da ovlaštenja Skupštine Društva vrše predstavnici Osnivača koje imenuje Osnivač, te da članstvo u Skupštini prestaje opozivom ovlaštenja od strane Osnivača, kao i na lični zahtjev (ostavkom).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Donošenje Rješenja o razrješenju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o. Bihać predlaže se iz razloga kako slijedi:

JP “RTV Bihać” d.o.o. Bihać dostavila je dana 18.08.2021. godine Službi za opću upravu i društvene djelatnosti na dalje postupanje prijedlog Skupštine društva za opoziv ovlaštenja predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP “RTV Bihać” d.o.o. Bihać, broj 235-02/22. U prijedlogu je navedeno je da je član Skupštine Midhet Mahmutović zahtjevom od 20.06.2022. godine tražio razrješenje od članstva u Skupštini JP “RTV Bihać” d.o.o. Bihać iz ličnih razloga, te je traženo da Osnivač razriješi imenovanog i imenuje novog predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine do isteka mandata po Rješenju GV -05-249 od 10.12.2019.

S obzirom na navedeno, a radi kontinuiteta u radu Skupštine JP “RTV Bihać” d.o.o. Bihać, pristupilo se izradi rješenja o razrješenju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine Midheta Mahmutovića i imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine Anite Ibradžić.

FINANSIJSKI EFEKTI

Donošenje ove Odluke neće izazvati finansijske efekte.

S obzirom na navedene razloge, smatram Prijedlog Rješenja opravdanim i predlažem da Gradsko vijeće isti usvoji u predloženom tekstu.

Prilog:

1. Akt JP “RTV Bihać” d.o.o. Bihać broj 307-01/21 od 18.08.2022.
2. Prijedlog za opoziv ovlaštenja broj 235-02/22 od 22.06.2021
3. Zahtjev za razrješenje od 20.06.2022.

GRADONAČELNIK
Šuhret Fazlić

Na osnovu člana 35. tačka bb) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 13/15, 13/18), člana 25. i člana 26. stav (2) alineja 2 Statuta JP „Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać - prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 08/10, 10) i („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 10/15) i Gradsko vijeće Bihać na ----- sjednici održanoj dana ---- 2021. godine, donosi:

RJEŠENJE

o razrješenju predstavnika Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać i imenovanju predstavnika Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać

Član 1.

Midhet Mahmutović predstavnik Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać, imenovan Rješenjem Gradskog vijeća broj: GV-05-249/19 od 10.12.2019. godine, razrješava se dužnosti na lični zahtjev.

Član 2.

Anita Ibradžić imenuje se za predstavnika Osnivača s ovlaštenjima Skupštine JP „Radio-televizija Bihać“ d.o.o. Bihać.

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Broj: _____

Bihać, _____

Predsjedavajući Gradskog vijeća
Zulfikar Handukić